

Yo vusuludzwa,
i tevhedza CAPS

Gireidi ya

3



Zwikili zwa Vhutshilo
nga Tshivenda

Bugu ya 1
Themo 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0283-7



9 781431 502837



LIFESKILLS IN TSHIVENDA
GRADE 3 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0283-7

14th Edition

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

Workbooks available in this series:

- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional
Language.

Dzina:

Kilasi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Zwi re ngomu

Themo ya 1	Siatari
1 Nge.....	2
2 Tshikoloni tsha hashu.....	4
3 Zwothe nga ha nge.....	6
4 Vhahulwane na vhatuku.....	8
5 Vhudipfi.....	10
6 Zwithu zwine nda zwi funesa ...	12
7 Vhudipfi.....	14
8 U ditola	16
9 Mutakalo na Thusothanzi.....	18
10 U swa.....	20
11 Ndi tsireledza muvhili wanga ...	22
12 U ditsireledza	24
13 Muvhili wanga, mutakalo wanga	26
14 Pfanelo na vhudifhinduleli	28
15 Pfanelo na vhudifhinduleli	30
16a Maquvha a tshipentshela a vhurereli na zwiwvevho.....	32
16b Ndi a ditola hafhu.....	33

Themo ya 2	Siatari
17 Kujele ku re na mutakalo	34
18 Kujele kwashu.....	36
19 Kujele ku re na mutakalo ngomu.....	38
20 U la zwavhudi	40
21 Zwikhokhonono.....	42
22 Zwiwve hafhu nga zwikhokhonono.....	44
23 Haya ha zwikhokhonono.....	46
24 Tongisani vhutsila he na ita.....	48
25 Tshitenededzi tsha vhutshilo ...	50
26 Zwitenededzi zwa vhutshilo.....	52
27 Tshifuwohaya tshanga	54
28 U vhavhalela vhupo hashu.....	56
29 Mvusuludzamalaṭwa	58
30 Maquvha a tshipentshela a vhurereli na zwiwvevho.....	60
31 Fhethu ho fhambananaho ha u rabela.....	61
Tanziela	62
Dikishinari yanga	63



Vho Angie Motshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr Reginah Mhaule
Muthusaminista wa Pfunzo
ya Muteo

Bugu idzi dzo iwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr Reginah Mhaule.

Bugu dza mishumo dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwi isa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwiwvevho zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama la Lushaka.

Hezwi zwo ita uri Muhasho u kone u bvedza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo la uri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa quvha linwe na linwe khathihi na u vha na vhanzi uri vha khunyeledze kharikhu lamu yotho. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphi a nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphi a na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.





Gireidi ya 3



Zwikili zwa Vhutshilo
nga TSHIVENDA
Bugu ya I



Bugu iyi ndi ya:





Nne



Kha ri n̄wale


Muṅwe na muṅwe washu ha fani na muṅwe nahone roṭhe ri vhathu.
Dadzani liṅwalo la vhuṅe li no amba nga inwi. Itani tshiṭembe tsha ID.
Musi no no fhedza, ni sumbedze khonani yaṅu.

Inwi na khonani yaṅu ni fana nga mini na fhambana nga mini?



Themo ya I – Vhege ya I – Bammbiri la u shulela la

Liṅwalo la vhuṅe



Dzina: _____

Miṅwaha: _____

Duvha la Mabebo:

n̄waha n̄wedzi duvha

He wa bebelwa hone: _____

Mutukana kana musidzana: _____

Luambo lwa hayani: _____

Muvhala wa mavhudzi: _____

Vhunṭha: _____ cm

Muvhala wa maṭo: _____

Tsaino

Dioleni.





Kha ri ambe

Lingedzani u elelwa
vhutshilo haḡu u swika zwino

Ni elelwa u swika ngafhi?


Ni kha di humbula duvha laḡu la mabebo
la vhuvhili?

Ni kha di humbula musi ni tshi thoma
tshikolo?




Kha ri ḡwale

Nwalani mutalotshifhinga
wa vhutshilo haḡu.



Ndo bebwa nga	Ndo thoma u amba nga	Ndo thoma tshikolo nga	Ndo phasela kha gireidi 3 nga
ḡwedi			
ḡwaha 20 _____	20 _____	20 _____	20 _____





2

Tshikoloni tsha hashu

Themo ya 1 – Vhege ya 1 – Bammiri la u shulela la



Kha ri ite nyito

Mudededzi (mugudisi) waṅu vha ḁo ni thusa u ṅwala mutalotshifhinga wa tshikolo tsha vhoiwe. Ro dzula ro ni thomela wone. Mudededzi waṅu vha ḁo ni vhudza zwiṅwe zwithu zwiḥulwane zwine na nga dzhenisa.

Tshikolo tsha vhoiwe tsho thoma lini?	Vhophirintsipala vha vhoiwe vho thoma u shuma lini?	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Kha ri ṅwale

Divhazwakale ya tshikolo tsha haṅu ndi ifhio? Wanani phindulo ya mbudziso dzi re afho fhasi ni dzi ṅwale zwiḵhalani zwi re kha ḵholomo ya u thoma. Olani zwiḵanyiso ni tshi sumbedza divhazwakale iyi.

Tshikolo tsha haṅu tsho thoma nga ṅwaha ufhio?	Olani tshifanyiso tsha tshikolo tsha haṅu.

Phirintsipala (thohoyatshikolo) wa u thoma o vha e nnyi?	

Duvha:.....



<p>Muano wa tshikolo wo vha u ufhio? U kha di vha wo ralo?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Olani betsho ya tshikolo.</p>
<p>Bulani tshinwe tshithu tsha tshipentshela tshi no kwama tshikolo tsha hanu. (Thamusi ho vhuya ha vha na mugudi wa tshipentshela kana vhukoni ha tshipentshela he ha itwa.)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Olani tshifanyiso tshi no sumbedza uri tshikolo itshi ndi tsha tshipentshela nga mini.</p>



Bvelani nnda

Musi ni sa athu u ya nnda u ya u ita ndowendowe, thomani ni onyolowe sa tshimange. Hezwi zwi do ni thusa uri muvhili u si konde u tharamuwa. Ni dovhe ni onyolowe hafhu musu no no fhedza ndowendowe u itela u digeda na u femuluwa. Hezwi zwi do ni thusa uri misipha i si vhavhe nga murahu. Zwino itani zwine a vha vhana vha khou ita.



Mudededzi wanu vha do vhidzelela dzina lanu vha ni posa bola. I gavheni i sa athu wela fhasi.

Zwino lingedzani u gavha bola nga mukhwama musu khonani yanu a tshi ni posa yone.

Posani bola kha khonani yanu ni vhone arali a tshi nga i gavha nga mukhwama.

Onyolowani sa tshimange ni awele.





3

Zwothe nga ha nne

Themo ya 1 – Vhege ya 2 – Bammhiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Humbulani nga tshirwe tshithu tshi no takadza tshe tsha bvelela kha inwi kale ni vhudze khonani yaṅu u itela uri a kone u ni talukanya zwavhudi.



Ndo vha ndi na minwaha miṅanu musi ndi tshi ya lwanzheni lwa u thoma.

Ndo wa kha guvha ndi na minwaha miṅa



Kha ri ambe

Vhudzani khonani yaṅu uri uyu muthu o shanduka hani u bva a tshee tshixele u swika a tshi vha mulala.



tshixele



ṅwana



ṅwana wa tshikolo



khomba



mualuwa



mulala

6


Duvha:.....



Bvelani nnda



Zwi iteni ni kha tshigwada. Disikeleni luimbo ni tshine.
Musi ni kha tshigwada, riwalani maipfi a luimbo ulu tshikhalani tshi re
afho fhasi. Zwino sumbedzani kilasi yanu uri luimbo lwanu lu imbiswa
hani zwenezwi ni tshi khou tshina.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:





4

Vhahulwane na vhatuku



Kha ri ambe

Ambani ngauri vhana vhahulwane na vhaaluwa vha fhambana hani na vhoiwe.

Vhathu vha aluwa na tshifhinga. Muvhala wa mavhudzi u a shanduka, maipfi avho a a shanduka, misipha i a denyefhala nahone vha vha na vhuṭali vhezhi.

Vhathu vha shanduka nga ndilade musi vha tshi aluwa?



Kha ri nwale

Ndi zwifhio kha zwi tevhelaho zwine na zwi ita nga ndila i sa fani na ya vhabebi vhanu.

		Nne		Vhabebi vhang	
U gidima ni sa ḍinetisi.					
U tamba khadi.					
U vhalala guranḍa.					
U reila goi.					
U tamba n̄ha ha miri.					

Duvha:.....



Kha ri imbe


Kha ri dilugisele u imba.
Itani miungo iyi.

Muungo u no t̄avhanyedza sa wa saireni ya ambulentse.
 Muungo u no ongolowa sa luimbo lwa u luludzela n̄wana.
 Muungo u re n̄tha sa wa tshin̄oni tshi tshi lila.
 Muungo u re fhasi sa ndau i tshi vhomba.




Bvelani n̄da

Ni nga gavha bola?




Posani bola ya thenisi muyani ni i gavhe nga zwanda zwivhili.



I poseni n̄tha ni phaphathe zwanda ni sa athu i gavha.




Bambisani bola ya thenisi fhasi.



Zwino itani bethe ni tshi shumisa mabambiri o pombiwaho kana thanda. Zwi shumiseni kha u bambisa bola fhasi.

Zwino navhani sa tshimange.





5

Vhudipfi

Themo ya 1 – Vhege ya 3 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni bule uri avha vhana vha khou dipfa nga ndilade. No no vhuya na dipfa nga iyi ndila? Nwalani uri vhana vha dipfa hani. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

vho tungufhala



vho takala

vha khou disola

vho tshuwa

vha a dihudza

vho sinyuwa



Bvelani nnda

Tambani mutambo wa thenisi ni tshi ita ndowendowe ya u rwa nga tshaphanda na nga tshamurahu.





Kha ri ambe

Ndi mini zwi no ni takadza?

Ndi mini zwi no ni tungufhadza?

Ni shushedzwa nga zwithude?



Kha ri n̄wale

Ndi mini zwi no ni sinyusa?



N̄walani zwi n̄walwaho kha dayari zwa duvha lithihi musu we na pfa no takala. Anetshelani zwe zwa bvelela kha inwi.

Dayari yanga

Handwriting practice lines for the first section.

N̄walani zwi n̄walwaho kha dayari zwa duvha lithihi musu we na pfa no tungufhala. Anetshelani zwe zwa bvelela zwe zwa ni tungufhadza.

Dayari yanga

Handwriting practice lines for the second section.





Kha ri n'wale

Zwithu zwine nda zwi funesa

Talutshedzani tshigwada tshanu uri ndi nyito dzif hio dzine na takalelesa u ita. Zwino nwalani madzina a nyito idzi zwikhalani zwi re kha mepe wa mihumbulo.

Blank pink note with three horizontal lines.



Blank yellow note with three horizontal lines.



ZWINE NDA
TAKALELESA
U ITA.

Blank purple note with three horizontal lines.

Blank green note with three horizontal lines.



Blank teal note with three horizontal lines.

Blank light blue note with three horizontal lines.



Kha ri ole

Zwino shumisani mepe wanu wa mihumbulo kha u n'wala phara i no amba nga zwine na takalelesa u ita nauri ndi nga mini ni tshi takalelesa nyito idzi.

Zwine zwa ntakadzesa



Kha ri ite nyito

Shumisani vumba la u tambisa kha u vhumba tshifhatuwotshirwethuwi na tshifhatuwotshisinyuwi.



Kha ri ambe

Vhudzisani khonani t'hanu uri dzi takalela u ita zwifhio. Kha larani tshibu loko tshithihi misi yo t'he musi vha tshi sumbedza u takalela nyito ngede.



5					
4					
3					
2					
1					
	U imba	U vhala	U ola	Mitambo	Mbalo



Ndi nyito ifhio ine ya takaleleswa?

Mugudisi: _____

Tsaino: _____

Duvha: _____



7

Vhudipfi

Themo ya 1 – Vhege ya 4 – Bambiri la u shulela la



Kha ri ambe

Lavhelesani tshinwe na tshinwe tsha hezwi zwifanyiso ni ambe ngauri ni nga thusa avha vhana nga ndilade uri vha ite zwo teaho. Itani thiki kha phindulo i re yone.

	A ni koni u tshimbila ni songo bonya mat _o !	
	Tshukhwi! Litshani ndi ni thuse u tshi doba!	
	Eish! Kheih _a bola yan _u .	
	Ohoo! Iyani u tambela kule hangei!	
	Ndi yanga nahone ndi nga si ni fhe.	
	Idani mungana wanga ri le rothe tshokoleithi.	




Kha ri n_wale

Khonani dza mbiluni ndi khonanide?



Arali nda khakhela mu_nwe muthu ndi a humbela pfarelo.



Arali nda vhona khonani yanga a tshi khou kundelwa ndi a mu thusa.






Ñwalani zwiñwe zwithu zwi vhili hafhu zwi ne khonani dza mbiluni dza itelana.





Kha ni ambe

Lavhelesani tshiñwe na tshiñwe tsha hezwi zwifanyiso. Ambani ngazwo. Zwino nangani tshifanyiso ni ite litambwa ngatsho. Zwino nangani tshifanyiso tshithihi ni ite litambwa latsho ni tshi sumbedza zwe zwa bvelela.



Zwino ñwalani litambwa li no amba nga tshifanyiso tshe na nanga. Ñwalani madzina a vhabvumbedzwa kha kholomo ya u thoma.



Bvelani nnda

Edzisani hezwi zwithu.

- Gidimani ni tshi mona na mudavhi. Musi mudededzi vha tshi ri "shanduka" ni a rembuluwa na gidima ni tshi humela murahu.
- Zwino bammbisani bola ni tshi khou tshimbila nga tshaphanda.





8

U ditola

Themo ya 1 – Vhege ya 4 – Bammbiri la u shulela la



Kha ri riwale


Ditoleni

Ndi khonani ya mbiluni.		
Ndi a vhavhalela khonani dzanga.		
Ndi a sea na vhaiwe vhana vha kilasini yanga.		
Vhunzhi ha vhana vha kilasini yanga vha a mpfuna.		
Tshifhinga tshothe ndi na vhulenda kha vhaiwe vhatu.		



Kha ri ite nyito

Itelani muwe muthu ane na mu takalela garaṭa. Olani tshifanyiso nga nnda hayo na mulaedza wa tshipentshela nga ngomu.








Kha ri n'wale

Olani tshifanyiso tsha khonani dzaṅu, kana mudededzi waṅu, kana mashaka ane a vha a tshipentshela kha inwi. Nwalani madzina avho.



Vhathu vhane nda tshila navho vha tshipentshela



Zwino nwalani tshalutshedzo ya avha vhathu na uri ndi nga mini vhe vha tshipentshela.



Mugudisi: _____

Tsaino: _____

Duvha: _____





Themo ya 1 – Vhege ya 5 – Bambiri la u shulela la

9

Mutakalo na Thusothanzi



Kha ri ambe

Ambani nga zwine zwa khou bvelela tshifanyisoni.



No no vhuya na bva mikota?

Ni tea u ita mini arali na nga thoma u bva mikota?

Ni a divha hune bogisi la Thusothanzi la dzula hone? Bulani uri li ngafhi. Li

Tokomelwani.

Kanzhi u tshuwa a ho ngo tea. Ni elelwe u sa fanywa no kwama malofha a muñwe muthu.

Zwine na nga ita arali ni tshi khou bva mikota

1 Dzulelani phanda no kotamisa thoho.

2 Pwatulani ningo lwa minete 2 ni feme nga mulomo.

3 Vheyani tshinwe tshithu tshi no khou rothola kha mutsinga sa thavhula yo nukalaho kana matombo a a aisi o putelwa kha thavhula.

4 Ni songo fumula ningo musu mikota yo no ima.

5 Arali mikota ya sa ima nga murahu ha minete ya 15, iyani ha dokotela kana muongi (nese).



U londa zwilonda



Kha ri vhale



Zwitzhili a ri koni u zwi vhona ngeno zwi hothehothe. Arali ra nga d̄ihuvhadza ri tea u ita uri zwilonda zwashu zwi dzule zwo kuna u itela uri zwi si dzhene zwitzhili.



Kha ri ambe

Talutshedzani khonani dzanu uri tshilonda tshi tanziswa hani. Vha sumbedzeni uri vha tea u ita mini.

U kaṭudza malofha a mbonzhe

Ni songo vuwa no fara malofha a muṁwe muthu.

Arali ni tshi khou thusa muṁwe muthu o huvhalaho, ni shumise magilafu tshifhinga tshothe.

Kaṭudzani u bva ha malofha nga u imisela tshanda nṯha kha levele ya mbilu.

Lingedzani u kaṭudza u bva ha malofha nga u ndondomedza banditshi i si na tshika kha mbonzhe.

Arali mbonzhe yo tsesa nahone malofha a sa imi u bva, iyani ha dokotela kana kiliniki.

Wanani nomboro ya shishi ine na nga founela khayo. Luṯingo: _____



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



10

U swa

Themo ya 1 – Vhege ya 5 – Bambiri ja u shulela ja



Kha ri vhale

Arali na nga fara tshinwe tshithu tshi no fhisa ni do swa.
Ni nga ita mini arali munwe muthu a tshi nga swa?



Rothodzani afho he ha swa nga maḁi a no rothola lwa minete ya 10.
Hezwi zwi thusa uri lukanda lu rothodzwe.



Pombololani kana khurumululani afho he ha swa.
Ni songo bvula tshiambaro arali tsho nambatela lukanda.



Ni songo pomba he ha swa ni vhe na vhuḁanzi uri a hu rungunyi.



Arali he ha swa ho tsesa nahone hu hu hulwane u fhira tshanda
tshanu nga ngomu, iyani ha dokotela nga u ḁavhanya.



Bvelani nḁa

Fhufhani nzambo ya fhasi.

Dzhiani vhutanda vhuraru kana zwipiḁa zwiraru zwa thambo. Musi no no
fhufhela vhuḁati hazwo, zwi vheeni zwo no vha kule na kule ni vhone uri
ndi nnyi ane a nga fhufha u fhira vhaḁwe.

Kalani he na lavhutshela hone.

Sedzani ni vhone arali khonani
yanu a tshi nga lavhuwa u
fhira inwi.



Bvelani nḁa

Itani bara.

Inwi na khonani dzanu
sielisanani u vha bara.



Zwino sielisanani u dzungudza
thambo uri khonani dzanu dzi
kone u i fhufha.



Kha ri ambe

Hu khou bvelela mini zwifanyisoni izwi?
Vhathu vha swa nga ngila dziṅwe dzifhio?



Ñwalani milayo i re na ndeme ine na tea u elelwa musu ni tshi tea u thusa musu:

Muthu a tshi khou bva mikota

Muthu e na tshilonda

Muthu o swa



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:





Themo ya 1 – Vhege ya 6 – Bambiri la u shulela la

11

Ndi tsireledza muvhili wanga



Kha ri ambe

Ri tea u tsireledza mivhili yashu.

Musi ri tshi takalela tshinwe tshithu ri vha na vhuḍipfi ha uri "ee" mbiluni dzashu, ra tama zwi sa swiki hune zwa fhela.

Musi tshinwe tshithu tshi tshi ita uri ri pfe ri songo ḍigeḍa ri vha na vhuḍipfi ha "hai" mbiluni dzashu, ra tama itsho tshithu tshi tshi ima.



Kha ri ṅwale

Dzhenisani thiki arali tshifanyiso tshi tshi sumbedza nyito yo tsireledzeaho kana tshifhambano arali nyito i na khombo ngomu. Zwino ṅwalani fhungo nga fhasi ha tshifanyiso tshinwe na tshinwe ni tshi bula uri ndi nga mini ni tshi vhona u nga nyito yo tsireledzea kana i na khombo ngomu.

<p>Mma vha a ni funesa.</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Kha dzhene goloini ri tuwe roṭhe. Ndi ḍo mu fha malegere.</p> <p>A thi vha ḍivhi ṅṅe. Kha vha ḍo tuwa!</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>



A thi ni funi na luthihi.

Zwino no nakelela hani ngoho.

U bula uri hai

Zwi a konda uri hai, f'hedzi no tea u amba uri hai arali muñwe muthu a tshi ita uri ni pfe ni songo dgeda.

Arali muthu a tshi ita uri ni vhe na vhudipfi ha "hai" nahone a tshi ita uri ni pfe ni songo dgeda, vhudzani muthu muhulwane ane na mu fulufhela.



Kha ri ñwale

Nangani vhathu vhararu vhane na nga vha fulufhela ni tlatshedze uri ndi nga mini ni tshi vha fulufhela.

bbbbb



Ñwalani ndila ine na nga vhudza ngayo muthu ane na mu fulufhela zwithu zwi sa takadzi zwe na tangana nazwo.

bbbbb

Mugudisi: _____

Tsaino: _____

Duvha: _____

U ditsireledza

Themo ya 1 – Vhege ya 6 – Bammbiri ja u shulela ja

Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi nga vhuronwane. Ni vhone arali ni tshi nga anetshela tshitori. Dadzani bulo ja maambiwa ja u fhedza.

Kha de, ndi do mu fheletshedza vhengeleni.



Hai, kha vha do nnditsha nne!

Ho itea mini?



Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri ambe

Rerani nga vhudipi ha musidzana uyu, zwe a ita na uri vhoiwe no vha ni tshi nga ita zwifhio kha nzulele yo raloho.



Kha ri n̄wale

N̄walani milayo miṭanu ya u d̄itsireledza.
Ni thome muṅwe na muṅwe ngauri:

Vhana vha songo vuwa vho...

Handwriting practice area with a spiral binding on the left and a woman's face on the right. The area contains several horizontal lines for writing.



Kha ri ite nyito

Itani masiki wa u sumbedza vhud̄ipfi.

Khethani uri ndi vhud̄ipfi hufhio hune na tama masiki waṅu u tshi sumbedza.

Zwi oleni kha bammbiri la u vetaveta (la rafu).

Li gereni.

Gerani maṭo.

Li khavhiseni nga bammbiri li re na muvhala.



Bvelani n̄nda

D̄ilugiseleni muṭat̄isano wa mugidimo.

Govhani (tumbani) fhethu ho teaho u thomiwa hone.

Thetshelesani mudededzi waṅu vha tshi ri:

“Gona fhasi! Redii! Goo!”

Ni phule n̄dila i re na zwickhukhulisi.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:





13

Muvhili wanga, mutakalo wanga

Themo ya 1 – Vhege ya 7 – Bammhiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Rothe ri na vhudifhinduleli ha u ita uri mivhili yashu i dzule yo takala. Avha vhana vha khou ita mini zwine zwa vha zwavhudi kha mivhili yavho?



Ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwi si na mutakalo ngomu zwine vhathu vha ita?

No vha ni tshi zwi divha uri u daha hu vhaisa mivhili yashu?

No vha ni tshi zwi divha uri arali muṅwe muthu a tshi khou daha tsini na inwi zwi nga vhaisa muvhili wanu?

U daha hu vhaisa mivhili yashu nga ndilade?



Kha ri ṅwale

Itani thiki ✓ kana tshifhambano ✗ kha tshitatamennde tshiṅwe na tshiṅwe ni tshi sumbedza uri **ndi zwone** kana **a si zwone**.

	Segereṅe i a difha.
	Arali nda dzula tsini na muthu ane a khou daha, fola li nga vhaisa muvhili wanga.
	U daha hu nga ita uri maṅo aṅu a birime.
	U daha hu vhang a malwadze a mulomoni.
	U daha hu nga vhang a tshihotola.
	U daha hu nga vhang a khentsa.




Milayo ya mutakalo

Ndi tea u tamba maṅo ndi tshi fhedza u la na musu ndi sa athu u edela. Ndi tea u gama mavhudzi ndi sa athu ya tshikoloni. Ndi tea u nongola nala arali ndo tamba mavuni. Ndi tea u tamba maṅo ndi tshi fhedza u la na musu ndi sa athu u edela. Nala dzanga dzi tea u dzula dzo geriwa na u kuna tshifhinga tshothe. Ndi tea u tamba zwanda tshifhinga tshothe ndi tshi bva bungani, ndi sa athu fara zwiliwa. Ndi tea u laṭa thishu dzi re na tshika binini.



Kha ri diphine

Vha tea u ambara mini uri vha tsireledzee? Livhanyani zwifanyiso nga u tala mutalo u tshi bva kha zwifanyiso zwi re kha muduba wa nṭha u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho tshi re kha mudumba wa fhasi.




Kha ri diphine



Dionyoloseni nga u tamba mutambo wa khirikhethe mafanedza.

Mudededzi waṅu vha do tamba muzika. Thetshelesani ni kone u edzisela mudivhitho wawo nga minwe kha desike.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:





14

Pfanelo na vhudifhinduleli

Themo ya 1 – Vhege ya 8 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri vhale

Tshifhinga tshothe vhana vha tea u thusa nga u shuma mishumo mitani ya havho. Fhedzi vhana a vho ngo tea u shuma mishumo i no lemela sa ya vhahulwane. Vhana vha tea u wana tshifhinga tsha u tamba na u dzhena tshikolo.



Lavhelesani zwifanyiso. Itani thiki kha mishumo yo teaho vhana. Zwino riwalani fhungo nga fhasi ha tshifanyiso tshiwe na tshiwe ni tshi amba uri ndi zwifhio zwine na vhona zwo tea kana zwi songo tea vhana.





Mulalo u rengisa mitshelo duvha lothe a fhedza a si tsha dzhena tshikolo.



Musi tshikolo tshi tshi bva Mulanga u sheledza ngade ya miroho.





 <div data-bbox="616 272 737 374" style="border: 1px solid green; width: 70px; height: 45px; margin-left: 10px;"></div> <p data-bbox="239 539 795 646">Tshifhiwa u hwala zwidina ngauri u shuma kha mufhati.</p>	 <div data-bbox="1275 272 1397 374" style="border: 1px solid green; width: 70px; height: 45px; margin-left: 10px;"></div> <p data-bbox="881 539 1397 646">Ntakadzeni na Bongji vha thusa kha u tanzwa zwigodelo.</p>



Kha ri ambe

Ndi mishumo ifhio ine na ita hayani?

Ndi mishumo ifhio ine na ita tshikoloni ni tshi thusa mudededzi wanu?



Bvelani nnga

Edziselani kushumele kwa mishumo yo fhambananaho. Tshigwada tsha vhoiwe tshi tea u humbulela uri ni khou shuma mushumo ufhio.

Vhofhanani milenzhi ni ite mbambe.





Ni kone u ita ndowendowe ya u raha bola ya milenzhe ni vhone uri ni nga i raha ya swika ngafhi.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



Pfanelo na vhudifhinduleli

Themo ya 1 – Vhege ya 8 – Bammbiri la u shulela la



Kha ri ambe

Vhudzani khonani yanu uri avha vhana vha khou pfuka milayo ifhio.



Tshikolo tshirwe na tshirwe
tshi na milayo u itela
uri zwithu zwi tshimbile
zwavhudi. Kijasi inwe na inwe
na yone i na milayo ine ra
tea u i tevhedza.





Kha ri n'wale

N'walelani kilasi yaṅu milayo ya 4.















A large spiral-bound notebook graphic with several blank horizontal lines for writing.



Kha ri ambe

Vhalani pfanelo na vhudifhinduleli ni ambe na khonani yaṅu uri zwiṅwe na zwiṅwe zwi amba mini.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

<p>Ndingano</p> <p>Farani muthu muṅwe na muṅwe nga u linganana na u fana. Ni songo ṭalula</p> 	<p>Tshirunzi tsha muthu</p> <p>Ṭhonifhani muthu muṅwe na muṅwe. Ni vhe na vhwavhavo na u vhavhalela.</p> 	<p>Vhutshilo</p> <p>Hulisani na u ṭhonifha vhabebi vhaṅu. Funanani na u fulufhedzea muṭani wa haṅu. Vhutshilo hoṭhe ndi mpho. Vhu ṭhonifheni.</p> 	<p>Hayani</p> <p>Thusani kha mishumo ya hayani.</p> 
<p>Pfunzo</p> <p>Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.</p> 	<p>U shuma</p> <p>Vhana vha songo kombetshedzwa u ṭoda mishumo.</p> 	<p>Mbofholowo na tsireledzo</p> <p>Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhaṅwe, nahone ni songo tenda vhaṅwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.</p> 	<p>Ndaka</p> <p>Ṭhonifhani ndaka ya vhaṅwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.</p> 
<p>Vhurereli, lutendo na mihumbulo</p> <p>Ṭhonifhani lutendo na mihumbulo ya vhaṅwe vhatu.</p> 	<p>Tsireledzo</p> <p>Vhavhalelani lijhasi. Ni songo tambisa maḍi na muḍagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miḍi ya haṅu na zwitshavha zwa haṅu.</p> 	<p>Vhudzulapo</p> <p>Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuṭanzi uri na vhaṅwe vha ita ngauralo.</p> 	<p>Mbofholowo ya u amba</p> <p>Ni songo ṭuṭuwedza mazwifhi na vengo. Ivhana na vhuṭanzi uri vhaṅwe vhatu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa.</p> 

Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



16a

Maduvha a tshipentshela a vhurereli na zwiwwevho

Themo ya 1 – Vhege ya 8 – Bambiri la u shulela la



Kha ri ambe

Nangani vhuwe ha vhurereli uhu. Wanani zwinzhi nga vhurereli uhu. Dilugiseleni u ita mukumedzo kilasini. Ni lengedze u da na bugu kana zwiwanyiso zwa u tikedza mukumedzo wanu.



Tshihindu



Tshiislam



Tshiyuda



Tshikhriste

Ri tea u tshonifha vhatu vha vhurereli hothe.


Vhurereli hanu ndi hufhio? _____

Vhurereli ha khonani yanu ya mbiluni ndi hufhio? _____

Duvha:.....



Ndi a ditola hafhu



16b



Kha ri n̄wale

N̄walani zwi no ni kwama kha garaṭa iyi.

Dzina langa _____

Tshifani tshanga _____

Duvha la mabebo anga _____

Gireidi yanga _____

Tshikolo tshashu _____

Nomboro yanga ya luṭingo (founu) _____

Direse yanga _____

Nomboro ya shishi _____

Mutambo une nda u funesa _____

Muvhala une nda u funesa _____

Khonani yanga ya mbiluni _____


Zwine zwa ntakadza _____

Zwine zwa ntunguf hadza _____

Zwine zwa ntsinyusa _____

Zwine nda zwi konesa _____

Themo ya 1 – Vhege ya 8 – Bammbiri la u shulela la



Mugudisi:

Tsaino:

Duvha:

Kulele ku re na mutakalo



Kha ri ambe

Lavhelesani tshirwe na tshirwe tsha zwigwada zwa zwiliwa ni ambe na khonani yaṅu ngazwo:

Ndi zwiliwa zwifhio zwi re kha tshigwada tshirwe na tshirwe?

Ndi nga mini tshigwada tshirwe na tshirwe tsha zwiliwa tshi tshavhudi kha riṅe?

Phurotheini

Phuretheini dzi fhaṅa sele ntswa u itela uri mivhili yashu i aluwe.



Vithamini

Vithamini na mimineraḷa zwi thusa mivhili yashu kha u lwa na u pfukela ha zwitshili zwa thusa uri ri dzule ri na mutakalo.



Bvelani nda

Humbelani mudededzi waṅu vha ni sumbedze kutambele kwa mutambo wa "founu i sa shumi". Ni tshi fhedza ni ite ndowendowe ya u posa bola.

Khabohaidireithi

Hezwi zwiliwa zwi ri fha nungo (mafulufulu).



Zwibveledzwa zwa mafhi


Zwiliwa zwa mafhi zwi ita uri marambo ashu a khwathe, nga maanda arali ri tshee vhatuku, musu marambo anu a tshi kha di aluwa.



Kha ri n'wale

Itani mutevhe wa zwiliwa zwe na la mulovha. Kha kholomo ya u fhedza, bulani uri izwi zwiliwa ndi phurotheini, khabohaidireithi, mitshelo kana miroho naa.

Zwiliwa zwe nda la mulovha	Lushaka lwa zwiliwa













Kulele kwashu



Kha ri ambe

Vhudzisani khonani dzaṅu nṅa uri vha takalela u ja mini. Lavhelesani zwiliwa zwo fhambananaho ni ite thiki (✓) arali ni tshi zwi takalela, kana tshifhambano (✗) arali ni sa zwi takaleli.

Dzhenisani madzina a mirado ya tshigwada tshaṅu.



Kha ri ṅwale

Lavhelesani thebuḽu ye na i ḡadza ni kone u fhindula mbudziso idzi.

Ndi zwiliwa zwifhio zwe khonani dzaṅu dzi si zwi takalelese?
Ni vhona u nga kulele kwa khonani dzaṅu ku na mutakalo ngomu?
Ndi nga mini ni tshi ralo?



Kha ri ḡiphine

Humbelani mudededzi waṅu vha ni sumbedze kutambelwe kwa founu i sa shumi.



Duvha:.....





Kha ri n'wale

Itani mutevhe wa tshaka dza zwiliwa zwine ra tea u zwi la d'uvha liiwe na liiwe.

Handwritten spiral notebook with blank lines for writing.

Ri tea u tinya mini?

Muño wo kalulaho ngauri u nga ri vhangela mutsiko wa malofha u re n'ha musu ro no aluwa.

Swigiri yo kalulaho ngauri i nga ri vhangela daibetisi musu ro no aluwa.

Swigiri yo kalulaho i dovha ya vhanganga mivhili yo kalulaho.

Nyamunaiti (dirinkhi), khekhe na matshipisi zwo kalulaho.



Kha ri n'wale

Nwalani risipi ya zwiliwa zwine na zwi funesa.



Risipi ya _____

Ndi do shumisa thimbanywa dzif hio?

Ndi tevhedza kubikele kuf hio?

Clipboard with a small note:

Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



19

Kulele ku re na mutakalo ngomu

Themo ya 2 – Vhege ya 2 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri n̄wale

Shumani na Malindi vha khou ya Khefini ya Sunshine. Vha khou tea u renga zwil̄iwa zwa u bika tshilalelo. Vha thuseni uri vha ite menyu wa zwil̄iwa zwi re na mutakalo.



Bvelani n̄ḽa

Sielisanani u dzungudza thambo uri khonani dzaḽu dzi i fhuḽhe.





Kha ri n'wale

Nwalani zwithu zwine vha tea u renga na mitengo ya hone kha mutevhe wa zwirengwa u re afho f'hasi. Shumani na Malindi vho badela vhugai kha zwiliwa zwe vha renga?

MUTEVHE WA ZWIRENGWA	MUTENGO



Kha ri n'wale

Kulele kwanu ku na mutakalo ngomu u swika ngafhi? Kha larani tshifhatuwotshinwethuwi kha kulele kuwe na kuwe ku re na mutakalo.

Kulele kwanga

	Ee	Hai
Ndi anzela u la ndi Thiviini.		
Ndi pfana na mitshelo na miroho.		
Ndi pfana na zwiliwa zwa mapfura sa matshipisi.		
A thi pfani na u nwa magi, ndi funesa dzhusi.		
A thi li miroho ye nda sevhedzwa.		
Ndi tafuna zwiliwa zwanga nga ngona.		
Ndi la vhuragane ndi sa athu ya tshikoloni.		

Vhalani uri ndi zwifhatuwotshinwethuwi zwingana. _____

Mugudisi: _____
Tsaino: _____
Duvha: _____





Kha ri ite nyito

U ja zwavhudi

Olani kana ni nambatedze zwifanyiso zwa zwiliwa ni tshi sumbedza mujo u re na mutakalo ngomu.

Duvha:.....



Kha ri vhale

Milayo ya kulele ku re na mutakalo ngomu

Ni tambe zwanda tshifhinga tshothe ni sa athu fara zwiliwa.

Ni songo litsha zwiliwa zwi songo tibiwa/ khurumedzwa.

Ni songo la zwiliwa zwa kale kana zwo tshinyalaho.


Shumisani makanda na makhwathi a miroho kha u ita pfudzethukhwi (khomphosi) ngadeni.

Tavhani miroho yanu inwi mune.



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza muthihi wa hei milayo.





Zwikhokhonono

Themo ya 2 – Vhege ya 3 – Bambiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Ambani nga zwipiḁa zwo fhambananaho zwa zwikhokhonono.

Zwikhokhonono zwi na zwipiḁa zwiraru zwa muvhili ṭhoho, mutumbu wa ṇtha na mutumbu wa fhasi.

Zwi dovha zwa vha na milenzhe ya rathi na zwiphuphuledzi.



Kha ri ite nyito

Lebuḁani tshikhokhonono. Talani mutalo u tshi bva kha lebuḁu inwe na inwe u tshi ya kha tshipiḁa tsho teaho tsha tshikhokhonono.



Tshiphuphuledzi


Ṭhoho

Ḷiṱo

Mutumbu wa ṇtha

Mulenzhe/gwendo

Mutumbu wa fhasi



Bvelani nḁa

Ḽoḁani sa noṱshi, fhufhani sa tshisusu ni thamuwe sa nzie. Zwino no no lugela u tamba bola ya milenzhe!



Kha ri n̄wale

Talani mutalo ni tshi livhanya dzina lij̄we na lij̄we na tshikhokhonono tsho teaho. Bulani uri ndi zwikhokhonono zwifhio zwine zwa ri thusa na zwine zwa ri tshinyadza.



N̄otshi



Lunyunyu



Thunzi

Lusunzi



Nzie

Tshisusu



Kugoñoño



Tshisusuvhoya



Kha ri n̄wale

Zwino dzhenisani (n̄walani) maipfi ane a khou t̄ahela.


_____ dzi ita mutoli.

_____ dzi an̄dadza muvula.

_____ vhu an̄dadza dali (mal̄aria).

_____ dzi an̄dadza malwadze.

_____ dzi la zwilin̄wa zwa vhalimi.





22

Zwiñwe hafhu nga zwickhokhonono

Themo ya 2 – Vhege ya 3 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yañu uri ndi ngani ñotshi dzi na mushumo.



Ñotshi dzi anḡadza muvula. Muvula u shuma u anḡwisa mitshelo.

Ñotshi dzi ita mutoli.



Kha ri ñwale

Ñwalani dzina ja tshikhokhonono tshiñwe na tshiñwe zwickhalani zwe na ñewa.



_____ nzwonzwa muñunzwa kha dzuvha.

_____ Nzie i na magwendo o khwatḡha a u thamuwa ngao.

44

Duvha:.....





_____ shumisa
zwiphuphuledzi kha u davhidzana.

_____ zwi anḁadza muvula kha
zwimela.



_____ anḁadza zwitzhili.



Kha ri ite nyito

U ita tshikhavhisi nga
zwickhokhonono.

- Gerani zwikhokhonono zwi re kha siatari la zwi geriswa nga murahu ha bugu.
- Zwinembeledzeni kha heḁnara.





23



Haya ha zwickhokhonono

Themo ya 2 – Vhege ya 4 – Bammhiri ja u shulela ja



Kha ri ite nyito

Tevhedzelani lutambo ni wane haya ha tshikhokhonono tshiñwe na tshiñwe.



46

Duvha:





Kha ri ite nyito

Monamonani na dzharaṭa ya tshikolo ni vhone uri ndi tshaka nngana dza zwikhokhonono dzine na nga dzi wana.



Kha ri n̄wale

Ndi zwikhokhonono zwifhio zwe na zwi vhona ngei n̄ḽa. Nangani tshithihi ni tshi n̄wale hafha.



Itshi tshikhokhonono tshi ḽa zwiliwade?



Itshi tshikhokhonono tshi tshimbila nga u ongolowa kana nga u ḽavhanya?

Tshikhokhonono tshaḽu tshi na mushumo? Ndi nga mini ni tshi ralo?

Tshikhokhonono tshaḽu tshi a huvhadza? Ni nga ita mini arali tsha nga ni huvhudza?



Kha ri d̄iphine

Zwino dizainani na u ola tshikhokhonono tshaḽu inwi muḽe ni tshi rine dzina.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:





24

Tongisani vhutsila he na ita

Kha ri ite nyito

Itani tshisusu tshanu inwi mune

Ni do tea u vha na: Bammbiri la A4
 Khirayoni dza phula (wakisi)
 Tshigero
 Guluu
 Tshifhutabibi
 Gwati la bammbiri la bungani



Olani tshisusu, ni tshi sumbedza muvhili watsho mulapfu, musekene na mabesu. Khavhisani mabesu a tshisusu tshanu nga phetheni (makolo) dza mivhala yo fhambananaho. Ni vhe na vhutanzi uri mabesu aya vhuvhili hao a a fana na u lingana. Gerani tshisusu itshi. Nambatedzani muvhili uyu kha gwati la bammbiri la bungani. Zwino itani zwiphuphuledzi nga tshifhutabibi tsho khotiwaho. Tshi tomeni kha thoho ya tshisusu.



Themo ya 2 – Vhege ya 4 – Bammbiri la u shulela la





Bvelani nngda

Edzisani mitambo iyi.



Tshitiitshi tsha 1:

Basiketebolo: Bammbisani bola ni tshi khou gidima nga masongesonge.



Tshitiitshi tsha 2:

Hokhi: Shumisani thanda ya hokhi kha u sukumedza bola i tshi ya mapalani.



Tshitiitshi tsha 3:

Netibolo: Bammbisani bola i tshi ya ha khonani yanu zwenezwi ni tshi khou gidima.



Tshitiitshi tsha 4:

Ragibii: Gidimani na bola ni i fhirisele kha vhañwe.



Tshitiitshi tsha 5:

Bola ya milenzhe: Dirivhulani bola i tshi ya mapalani.



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



Tshitendeledzi tsha vhutshilo tshi na maga ane a tevhedza thevhekano nngede. Lavhelesani tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshidula na tsha tshisusu ni ambe nga maga o fhambananaho.

Tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshidula



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yanu uri tshidula tshi shandukisa hani kha tshitendeledzi tsha vhutshilo hatsho.

- 1 Zwidula zwivhili zwi a gombana u itela u andedza makumba.
- 2 Tshidula tsha tshisadzi tshi kudzela makumba.
- 3 Buluvhulu li re na mapwiṭi na mveki ya mutshila.
- 4 Buluvhulu li mela milenzhe.
- 5 Mutshila u thoma u fovhela.
- 6 Tshidula tsho vhinaho tshi na mafhafhu nahone mapwiṭi ha tsheho.




Kha ri ite nyito

Zwino lavhelesani tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshisusu. Nwalani zwine zwa bvelela kha liḡa liḡwe na liḡwe la tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshisusu. Ro dzula ro ni itela maga mavhili.



Tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshisusu



Mugudisi:
Tsaino:
Duvha:



26

Zwitendeledzi zwa vhutshilo


Themo ya 2 – Vhege ya 5 – Bammhiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi ni ambe na khonani yaṅu nga tshitendeledzi tsha vhutshilo ha khuhu. Nwalani nga zwine zwa bvelela kha liga liṅwe na liṅwe.

Tshitendeledzi tsha vhutshilo ha khuhu





Kha ri ite nyito



Itani tshitendeledzi tsha vhutshilo ha inwi mune.

Lebulani tshifanyiso tshiwe na tshiwe tshi re kha vhili la nganetshelo ni tshi sumbedza tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshimange.

Nomborani maga a u bva kha 1 u swika kha 4 ni a shumise kha vhili lanu la nganetshelo.

Tshimangana tshi a tanziswa (bebwa).	Tshimange tsho vhinaho (tshihulwane).
Mme atsho u vha na luvhuli vhege dza tsho dzothe.	Tshimange tshi mamisa zwimangana zwatsho.

Tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshimange





27

Tshifuwohaya tshanga

Themo ya 2 – Vhege ya 6 – Bammbiri la u shulela la



Kha ri ite nyito

Itani masiki wa tshifuwohaya.

Ni do tea u vha na: Bammbiri la A4


Penisela

Pennde ya luvhanda na madi

Iyebadi (zwifhutandevhe)



- Olani tshifhatuwo tsha nga nnda tsha tshimange kha bammbiri.



- Rithani pennde uri ni kone u ita pennde ya mivhala 3 yo fhambananaho.

- Shumisani iyebadi nthihi kha muvhala muñwe na muñwe.



- Itani zwithomathoma zwa mivhala yo fhambananaho kha tshifhatuwo tsha tshimange.





Kha ri ambe

Talutshedzani khonani yanu nga
tshifuwohaya tshanu kana tsha muniwe
muthuvho ane na mu divha.
Bulani uri ni do tshi thogomela nga ndilade.



Kha ri ite nyito


Olani zwithu zwiṅa zwine na tea u ita musi ni tshi
thogomela tshifuwo tshanu.

Empty writing box with a pink border and a horizontal line at the bottom.

Empty writing box with a green border and a horizontal line at the bottom.

Empty writing box with an orange border and a horizontal line at the bottom.

Empty writing box with a purple border and a horizontal line at the bottom.





28

U vhavhalela vhupo hashu

Themo ya 2 – Vhege ya 6 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani phositara khedzi ni ambe na khonani dzaṅu nga zwine dza ri vhudza.



Lavhelesani logo ya mvusuludzamalṅwa.
No no vhuya na vhona ngafhi logo yo raliho?

Ri vusuludzeni wee!



Bvelani nṅḁ

Ni nga dithomela mutshino waṅu ni tshi shumisa dzihupu na riboni?





Kha ri vhale

Ri nga thusa hani uri vhupo vhu dzule ho kuna?

Ri tea u elelwa **FDV**.



Fhungudzani: Ri tea u fhungudza u lakatedza.

Dovholosani: Kha ri dovholole u shumisa zwithu lunzhi ri sa athu zwi laṭa.

Vusuludzani: Ri tea u wana ndila dza u shumisa hafhu mabambiri,
mabodelo na zwiḱotḱoti.



Kha ri ṅwale

Kha thebuḽu i re afho fhasi, ṅwalani madzina a zwithu zwine zwa nga vusuludzwa. Ro ni thomela mutevhe muṅwe na muṅwe.



Vusuludzani ngilasi	Vusuludzani puḽasiṱiki	Vusuludzani mabambiri	Itani mupfudzethukhwi (khomposi)
Mabodelo a kale	Mapuḽasiṱiki	Guranda	Makanda/makhwathi a miroho





29

Mvusuludzamatwa

Themo ya 2 – Vhege ya 7 – Bambiri la u shulela la



Kha ri n'wale

Talani mutalo u tshi bva kha tshiñwe na tshiñwe tsha zwithu zwi re kha tsha monde u tshi ya kha tshithu tshi re kha tsha u la, ni tshi sumbedza uri zwi nga shumiswa hani kha u ita zwithu zwi re na mushumo.



Zwino dizainani ni lebu le tshiñwe tshithu tshine na nga tshi ita ni tshi shumisa zwithu zwo vusuludzwaho.

Dzina la tshithu
Tsho itwa nga

Olani tshifanyiso tsha itsho tshithu tshanu.



Kha ri ñwale

Elekanyani nga zwithu zwine zwa nga ita khomposi yavhudi. Ñwalani ipfi liñwe na liñwe kha kholomo yone afho fhasi uri ni fhedzise thebulu. Ni nga kha ñi elekanya nga zwiñwe zwithuvho zwanu ni kone u zwi vhekanya kha kholomo dzone.

mapulasitiki

makanda/makhwathi a miroho

zwibigiri

zwikotikoti zwa nyamunaiti (dirinkhi)

makanda a makumba

Zwithu zwi sa sini	Zwithu zwi no sina



Kha ri ite nyito

Itani phositara ya u kaidza u lakatedza. Olani tshifanyiso ni ñwale mulaedza.





30


Maduvha a tshipentshela a vhurereli na zwiwwevho

Themo ya 2 – Vhege ya 7 – Bammbiri ja u shulela ja



Kha ri ambe

Ambani na khonani yaṅu uri ndi vhurereli hufhio hu no shumisa zwiga izwi. Bulani uri ndi tshiga tshifhio tshi no shumiswa kha vhurereli haṅu. Arali ni sa tshi wani, tshi oleleni khonani yaṅu.



Tshifhambano ndi tshiga tsha Tshikhiresite. Jesu, Murwa wa Mudzimu, o fela zwivhi zwashu tshifhambanoni.



Luvhedzhegu lwa riwedzi na riwedzi ndi tshiga tsha Tshiislamamu. Vhamoslem vha rabela luṅanu nga duvha.



Tshiga tsha Vhayuda ndi Riwedzi ya Dafita. Khosi Dafita o vha e khosi ya Vhaisiraele.



Tshiga tsha Vhahindu ndi Om, tshine tsha wanala tsho riwalwa kha luambo lwa kale lwa Devanagari lwa India.

60

Duvha:.....



Fhethu ho fhambanaho ha u rabela



31



Kha ri ite nyito

Olani mutalo u tshi t̄anganya vhurereli vhuñwe na vhuñwe na fhethu hune ha rerehwa hone.

thembele

sinagogo

mosiki

kereke

Vhurereli
Tshiislam
Tshihindu
Tshikhirisit̄e
Tshiyuda

Fhethu ha u rerela

Four empty boxes for labeling the illustrations.

Themo ya 2 – Vhege ya 8 – Bammbiri ĩa u shulela ĩa



Kha ri ite nyito

Vhudzisani khonani dzañu n̄ña uri ndi zwiga zwifhio zwi no sumbedza vhurereli havho. Zwikopololeni tsini na madzina avho.

Madzina a khonani dzañu	Zwiga





Ṭhanziela

**ya u khunyeledza Bugu ya 1 ya
Zwikili zwa Vhutshilo ya Gireidi
ya 3 yo n̄ewa**

N̄walani dzina laṅu.

Duvha _____

Mudededzi _____



Dikishinari yanga

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l



Dikishinari yanga

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r

X-Z
x-z



